



ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI  
ENERGY REGULATORY OFFICE  
REGULATORNI URED ZA ENERGIJU

## **PRAVILO O ŠEMI PODRŠKE**

**(O podržavanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih  
izvora energije)**

**Priština, 23. decembar 2014. god.**

**Odbor Regulatornog ureda za energiju**, na osnovu nadležnosti koja mu je data u skladu sa članom 14. stav 2 tačka 2.16 i članom 25. stav 1 tačka 1.1 Zakona o energetskom regulatoru, Zakon br. 03/L-185, članom 13. Zakona o energiji br. 03/L-184, Administrativnim uputstvom 01/2013 o ciljevima za obnovljive izvore energije i Administrativnim uputstvom br. 02/2013 o korišćenju i održavanju proizvodnje energije iz OIE, na sednici održanoj dana 24. decembra **2014. godine**, usvojio je:

## **Pravilo o šemi podrške**

### **POGLAVLJE I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1.**

##### **Cilj**

Pravilo o šemi podrške ima za cilj da podrži proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, kako bi se postigli utvrđeni ciljevi za obnovljive izvore energije.

#### **Član 2.**

##### **Delokrug**

1. Pravilo utvrđuje kriterijume i proceduru za podnošenje prijave i prijem u šemu podrške sa ciljem da se podrži proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije.
2. Procedura za podnošenje prijave za prijem u šemu podrške sprovodiće se u skladu sa objektivnim, transparentnim i nediskriminatornim kriterijumima, a koja podržava uspostavljanje konkurentnog energetskog tržišta podsticanjem investicija i garantovanjem sigurnosti i stabilnosti energetskog sektora na Kosovu.
3. Ovo Pravilo ne obuhvata proizvodne jedinice koje su razvijene u konkurentnim procedurama, uključujući, bez ograničenja, tenderske procedure za nove proizvodne kapacitete na OIE, i samim tim ne ispunjavaju uslove za šemu podrške.

#### **Član 3.**

##### **Definicije**

- 1 Izrazi korišćeni u ovom Pravilu, imaju sledeće značenje:
  - 1.1. **“RUE”** – Regulatorni ured za energiju;
  - 1.2. **“Direktiva 2009/28/EZ”** - Direktiva 2009/28/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora i o izmenama i dopunama i budućem ukidanju Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ;
  - 1.3. **“OPS”** – Operator prenosnog sistema;
  - 1.4. **“OT”** – Operator tržišta;
  - 1.5. **ODS** - Operator distributivnog sistema;

- 1.6. **“Ciljevi”** – Ciljevi za obnovljive izvore energije prema Administrativnom uputstvu br. 01/13 donesenom od strane Ministarstva;
  - 1.7. **“Obnovljivi izvori energije (OIE)”** – obnovljivi nefosilni izvori energije, kao što su: vetroenergija, solarna energija, hidroenergija, energija iz geotermalnih voda, energija talasa, bioenergija, biomasa i biogasovi;
  - 1.8. **“Javni snabdevač”** – društvo licencirano od strane Regulatornog ureda za energiju za obavljanje delatnosti javnog snabdevača električnom energijom;
2. Izrazi upotrebljeni u ovom pravilu imaju isto značenje kao u Zakonu o energetsom regulatoru, Zakonu o električnoj energiji i Zakonu o energiji.

## POGLAVLJE II PODNOŠENJE PRIJAVE I USLOVI ZA PRIJEM U ŠEMU PODRŠKE

### Član 4. Podnošenje prijave za prijem u šemu podrške

1. Operator proizvodne jedinice mora da podnese prijavu za prijem u šemu podršku prilikom podnošenja kompletiranog zahteva za dobijanje obaveštenja o odluci o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta.
2. Obaveštenjem o odluci o preliminarnom odobrenju, u okviru relevantne odluke, RUE će utvrditi da li su ciljevi raspoloživi da bi se podnosilac prijave kvalifikovao za automatski prijem u šemu podrške.
3. Obaveštenje o odluci o preliminarnom odobrenju izdato od strane RUE, a kojim se utvrđuje prijem podnosioca prijave u šemu podrške, automatski garantuje podsticajnu tarifu.
4. U slučaju da podnosilac prijave direktno podnese zahtev za dobijanje konačnog odobrenja i podnese prijavu za prijem u šemu podrške, RUE će u okviru relevantne odluke utvrditi da li su ciljevi raspoloživi, i podnosilac prijave se kvalifikuje za automatski prijem u šemu podrške.
5. Konačno odobrenje izdato od strane RUE, a kojim se utvrđuje prijem podnosioca prijave u šemu podrške, automatski garantuje podsticajnu tarifu.
6. U trenutku kada RUE izda obaveštenje o odluci o preliminarnom odobrenju i konačno odobrenje kojima su popunjeni raspoloživi ciljevi, obavestice sve ostale podnosiocima prijave o popunjavanju ciljeva, kao i o nemogućnosti da garantuje podsticajnu tarifu u skladu sa ovim Pravilom.
7. RUE će smatrati da su ciljevi ispunjeni onda kada su izdata obaveštenja o odluci o preliminarnom odobrenju i konačna odobrenja za instalirani kapacitet u skladu sa Administrativnim uputstvom br. 01/2013 o ciljevima za OIE do 2020. godine. Bez obzira na godišnje ciljeve novi kapaciteti se mogu pustiti u rad za sve ciljeve koji su utvrđeni Administrativnim uputstvom br.01/2013 o ciljevima OIE do 2020. godine.

8. U slučajevima kada podnosilac prijave nastavi sa procedurama za dobijanje obaveštenja o odluci o preliminarnom odobrenju i konačnog odobrenja a da nije podneo prijavu za šemu podrške, RUE će u okviru svoje odluke navesti da podnosilac prijave nema pravo da naknadno uđe u šemu podrške.
9. Od trenutka popunjavanja raspoloživih ciljeva, izdavanjem obaveštenja o odlukama o preliminarnom odobrenju i konačnih odobrenja po zahtevima podnosioca prijava za ulazak u šemu podrške, RUE će u relevantnim odlukama navesti da će proces za prijem u šemu podrške biti obustavljen dok se ne oslobode raspoloživi ciljevi u skladu sa Administrativnim uputstvom br. 01/2013 o OIE. RUE će za te prijave smatrati da su to prijave „na čekanju“ za prijem u šemu podrške.
10. Podnosiocu prijave kome je izdato obaveštenje o odluci o preliminarnom odobrenju ili konačno odobrenje sa primedbom od strane RUE, u skladu sa stavom 9 ovog Pravila, rokovi propisani u Pravilu o postupku odobrenja počće da teku, ne od dana izdavanja relevantne odluke, već od dana pismenog obaveštenja od strane RUE o uključivanju u šemu podrške.
11. Od trenutka oslobađanja raspoloživih ciljeva, podnosilac prijave će biti obavešten pismenim putem od strane RUE. U slučaju da podnosilac prijave ima obaveštenje o odluci o preliminarnom odobrenju za kapacitete koji su veći od oslobođenih ciljeva, podnosilac prijave će imati pravo da traži da se obaveštenje o odluci o preliminarnom odobrenju razdvoji/modifikuje na način koji mu garantuje pravo na izuzete ciljeve, a preostali kapacitet može i dalje, na zahtev podnosioca prijave, da ostane „na čekanju“.
12. Od trenutka oslobađanja raspoloživih ciljeva, podnosilac prijave će biti obavešten pismenim putem od strane RUE. U slučaju da podnosilac prijave ima konačno odobrenje za kapacitete koji su veći od oslobođenih ciljeva, podnosilac prijave će sačekati dok se ne oslobode raspoloživi ciljevi ili će tražiti modifikaciju konačnog odobrenja. Deo preostalog kapaciteta neće ostati „na čekanju“ kao što je utvrđeno u obaveštenju o odluci o preliminarnom odobrenju utvrđenom u stavu 11 ovog člana.

#### **Član 5.**

##### **Ograničavanje kapaciteta za prijem u šemu podrške**

1. U šemu podrške će biti primljene samo prijave kojima se prijavljuje za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz OIE, u skladu sa Pravilom o postupku odobrenja.
2. Planirani kapacitet u MW aplikacija koje će biti primljene u šemu podrške za proizvodnju električne energije iz fotonaponske energije, biće do i jednak sa 3 MW ( $\leq 3$  MW).
3. Planirani kapacitet u MW aplikacija koje će biti primljene u šemi podrške za proizvodnju električne energije iz čvrste biomase, biće do i jednak sa 14 MW ( $\leq 4$  MW), kao što je predviđeno u A.U. br.01/2013 o ciljevima Obnovljivih izvora energije.
4. Planirani kapacitet u MW aplikacija koje će biti primljene u šemi podrške za proizvodnju električne energije na vetar, biće do i jednak sa 35 MW ( $\leq 35$  MW).

5. Planirani kapacitet u MW za hidroelektrane nije ograničen sve dok jedna proizvodna jedinica (turbina) koja će biti primljena u šemu podrške za proizvodnju električne energije bude do i jednaka sa 10 MW ( $\leq 10$  MW).
6. Prijave koje premašuju proizvodne kapacitete utvrđene u ovom članu neće biti primljene u šemu podrške, niti im sleduje podsticajna tarifa u skladu sa ovom Pravilom.

**Član 6.**  
**Zahtev za prijem u šemu podrške**

1. Pismena prijava se podnosi RUE popunjavanjem Aneksa 1 ovog Pravila.
2. Prijavu za prijem u šemu podrške treba podneti prilikom podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja u skladu sa Pravilom o postupku odobrenja.
3. Svi zahtevi za dobijanje odobrenja koji ne sadrže prijavu za prijem u šemu podrške, odnosno oni koji nastavljaju sa podnošenjem zahteva za dozvolu za izgradnju odustajući od prijave za prijem u šemu podrške, neće biti naknadno primljeni u šemu podrške u skladu sa ovim Pravilom.

**Član 7.**  
**Registar šeme podrške**

1. RUE će uspostaviti i redovno ažurirati registar šeme podrške za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije.
2. RUE za prijem u šemu podrške uspostavlja registar koji će sadržavati proizvodne jedinice primljene u šemu podrške i proizvodne jedinice na čekanju za prijem u šemu podrške.
3. Prijave koje se smatraju prijavama na čekanju biće evidentirane u registar čekanja prema datumu izdavanja obaveštenja o odluci o preliminarnom odobrenju, odnosno izdavanja konačnog odobrenja.
4. RUE će prilikom uspostavljanja registra i sprovođenja procedura za prijave „na čekanju“ za prijem u šemu podrške, tretirati ravnopravno imaoce obaveštenja o odluci o preliminarnom odobrenju i konačnog odobrenja i postupati prema hronološkom redosledu u registru.
5. RUE će obavestiti podnosiocima prijave koji se nalaze u registru čekanja prema redosledu prijave prilikom oslobađanja raspoloživih ciljeva.
6. Registar za šemu podrške će biti objavljen na elektronskom sajtu RUE i biće ažuriran na osnovu novih prijave.

**Član 8.**  
**Podsticajne tarife za šemu podrške**

1. RUE utvrđuje podsticajne tarife, koje su zagantovane u članu 4. stavu 3 i 5 ovog Pravila, a koje su primenljive za električnu energiju proizvedenu u proizvodnim jedinicama primljenim u šemu podrške.

- 2 Podsticajne tarife navedene u stavu 1 ovog člana će svake godine, posle prve godine rada, relevantnom odlukom biti usklađene sa inflacijom. Tačni datumi načina primene inflacije utvrdiće se ugovorom o otkupu energije (UOE). Stopa inflacije utvrdiće se prema stopi promene u prethodnih 12 meseci, na nivou „cena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu – kapitalna dobra NACE Rev2)” indeks za 15 zemalja Evrozona (ea15), objavljenih od strane Eurostata.

#### **Član 9.**

##### **Procena prijave**

- 1 RUE će proceniti sadržaj prijave za prijem u šemu podrške zajedno sa zahtevom za odobrenje.
- 2 Svaka izmena ili modifikacija koju bude zahtevao RUE za prijem u šemu podrške zahtevaće se prilikom procene zahteva za odobrenje, u skladu sa Pravilom o postupku odobrenja.
- 3 RUE informiše podnosioca prijave o prijemu, odnosno o odbijanju prijema u šemu podrške putem odluke o odobrenju. U slučaju kada je prijava odbijena, RUE će dati objašnjenje o razlozima koji su doveli do tog odbijanja.

#### **Član 10.**

##### **Isključenje iz šeme podrške**

- 1 Podnosioci prijave koji nemaju važeća odobrenja u skladu sa Pravilom o postupku odobrenja biće automatski isključeni iz šeme podrške.
- 2 Proizvodna jedinica primljena u šemu podrške može da se povuče iz šeme putem pismenog zahteva njenog operatora upućenog RUE.
- 3 RUE potvrđuje povlačenje proizvodne jedinice iz šeme podrške u roku od trideset (30) dana od dana prijema zahteva i briše proizvodnu jedinicu iz registra jedinica primljenih u šemu podrške.
- 4 Proizvodnoj jedinici, koja se isključi iz šeme podrške, neće biti dozvoljeno da naknadno podnese prijavu za ponovni prijem u šemu podrške u narednom periodu.

#### **Član 11.**

##### ***Prava i obaveze operatora proizvodnih jedinica primljenih u šemu podrške***

- 1 Operator proizvodne jedinice primljen u šemu podrške prodavaće električnu energiju proizvedenu iz obnovljivog/ih izvora energije u proizvodnoj jedinici javnom snabdevaču licenciranom od strane RUE, od dana početka rada kao što je definisano u članu 9. Zakona o električnoj energiji, br. 03/L-201.
- 2 Prodaja električne energije javnom snabdevaču pokrivaće se ugovorom o otkupu električne energije, koji će biti zaključen između proizvođača električne energije na OIE i javnog snabdevača.
- 3 Ugovori o otkupu električne energije (hidroenergija, vetroenergija i čvrsta biomasa) imaće period trajanja od 10 godina, dok će ugovor o otkupu električne energije proizvedene fotonaponskim panelima imati period trajanja od 12 godina, po cenama (podsticajnim tarifama) primenljivim za one koji su primljeni u šemu podrške.

4. Zaključivanje ugovora o otkupu energije u skladu sa ovim Pravilom zagarantovano je za sve proizvodne jedinice koje su primljene u šemu podrške. Ugovor se zaključuje najmanje (30) dana pre dana početka rada proizvodne jedinice.

#### **Član 12.**

##### **Ugovori o otkupu električne energije**

1. Javni snabdevač izrađuje nacрте ugovora o otkupu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim jedinicama primljenim u šemu podrške.
2. Ugovori o otkupu električne energije moraju da sadrže odredbe na osnovu kojih se proizvodna jedinica primljena u šemu podrške obavezuje da će poslovati u skladu sa obavezama koje su propisane za čitav period trajanja ugovora.
3. Javni snabdevač u konsultaciji sa RUE, priprema nacрте modela UOE. Ovi nacрти modela biće odobreni od strane RUE, nakon konsultacije sa trećim licima. RUE može da pouči javnog snabdevača u bilo kom trenutku pre potpisivanja UOE, da izmeni ove nacрте modela, onako kako smatra neophodnim.
4. U roku od (15) dana od dana prijema UOE, operator proizvodne jedinice potpisuje i vraća jedan njegov primerak javnom snabdevaču. Prodaja električne energije javnom snabdevaču stupa na snagu od početka drugog (2) meseca od dana kada javni snabdevač primi potpisani primerak ugovora o otkupu električne energije.
5. U roku od (15) dana od dana prijema ugovora o otkupu električne energije od operatora proizvodne jedinice, javni snabdevač obaveštava OPS/OT, i kada je potrebno, i ODS, o datumu stupanja na snagu ugovora o otkupu električne energije, radi aktiviranja postupka prikupljanja i provere podataka dobijenih merenjem.
6. Operator proizvodne jedinice primljen u šemu podrške šalje mesečnu fakturu javnom snabdevaču, u roku od dvadeset četiri (24) dana od dana završetka meseca, na osnovu informacije dobijene od javnog snabdevača. Fature se pripremaju na kraju trećeg meseca posle meseca na koji se odnose.
7. Kada jedna od ugovornih strana raskine ugovor o UOE u skladu sa važećim zakonodavstvom to će imati za rezultat isključenje proizvodne jedinice iz šeme podrške i brisanje proizvodne jedinice iz registra jedinica primljenih u šemu podrške.

#### **Član 13.**

##### ***Integracija električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora***

1. Operator prenosnog sistema daje prioritet otpremanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije, u skladu sa članom 12. Zakona o električnoj energiji, br. 03/L-201.
2. Proizvodne jedinice koje proizvode električnu energiju iz OIE podležu odredbama Mrežnog kodeksa, Mernog kodeksa, Kodeksa električne opreme, Distributivnog kodeksa, Tržišnih pravila i svakog drugog primenljivog kodeksa ili pravila.
3. Proizvodne jedinice primljene u šemu podrške odgovorne su za 25% troškova prouzrokovanog debalansa.

- 4 Operator prenosnog sistema i operator distributivnog sistema daju prioritet proceni zahteva za priključenje koji su podnele proizvodne jedinice koje proizvode električnu energiju iz OIE, kako bi se što je više moguće skratilo vreme potrebno za zaključenje ugovora o priključenju i završetak priključenja.
- 5 U slučaju da imamo više od jednog snabdevača za finansiranje šeme podrške će biti kreiran fond za obnovljivu energiju.

### POGLAVLJE III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 14.

##### Prelazne odredbe

1. U roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovog Pravila, podnosioci prijave koji poseduju obaveštenja o odluci o preliminarnom odobrenju ili konačna odobrenja, koja su izdata u skladu sa Pravilom o postupku odobrenja pre stupanja na snagu ovog Pravila, moraju da popune prijavu za prijem u šemu podrške i biće automatski primljeni u šemu podrške i prema njima će se postupati u skladu sa ovim Pravilom imajući u vidu ciljeve za OIE.
2. U roku od devedeset (90) dana od dana stupanja na snagu ovog Pravila, operator prenosnog sistema i operator distributivnog sistema šalju Regulatornom uredu za energiju predloge za neophodne izmene Mrežnog kodeksa i drugih tehničkih kodeksa za sprovođenje odredbi sadržanih u ovom Pravilu.

#### Član 15.

##### Službeni jezik

Ovo Pravilo je izdato na albanskom jeziku i biće prevedeno na srpski jezik. U slučaju neusklađenosti između verzija prevladaće verzija na albanskom jeziku.

#### Član 16.

##### Izmena

1. RUE zadržava pravo da izmeni, odnosno da modifikuje bilo koju odredbu ovog Pravila.
2. Procedure za izmenu, odnosno modifikaciju ovog Pravila biće iste kao i za njegovo usvajanje.

#### Član 17.

##### Tumačenje

U slučaju da postoje nejasnoće oko odredaba ovog Pravila, Odbor će izdati informacije sa razjašnjenjima.

#### Član 18.

##### Stavljanje van snage

Ovim Pravilom se stavlja van snage Pravilo o održavanju električne energije za koju je izdato uverenje o poreklu i procedurama za prijem u šemu podrške, doneseno na osnovu Zakona o energetsom regulatoru, br. 03/L-185 i usvojeno od strane Odbora Regulatornog ureda za energiju dana 29.12.2010. godine.



**Član 19.**  
**Stupanje na snagu**

Ovo Pravilo stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora RUE i biće objavljeno na zvaničnom sajtu RUE.

*U prilogu – Aneks za podnošenje prijave za šemu podrške.*

**Odbor RUE:**

\_\_\_\_\_  
Enver Halimi, predsedavajući

\_\_\_\_\_  
Merita Kostari, član

\_\_\_\_\_  
Krenar Bujupi, član

**Aneks**  
**Prijava za šemu podrške**

<b>Detalji o podnosiocu prijave</b>					
Ime					
Adresa					
Kontakt osoba(e)			Pozicija		
Br. tel.	Br. faksa		E-mail adresa		
<b>Detalji proizvodne jedinice</b>					
Naziv			Lokacija		
Instalirani kapacitet (MW) U slučaju proizvodnje kombinovane sa konvencionalnim gorivima, predstavlja se samo kapacitet OIE.			Očekivana godišnja proizvodnja (MWh)		
<b>Primarni izvori obnovljive energije</b>					
Izvori	Tehnologija	Vrsta	Označite sa X	Dodatne napomene	
Vetar	Vetroturbina				
Solarni	Fotonaponski				
Voda	Hidro	Sa rezervoarom			
		Iznad reke (tekući)			
Biomasa	Energetska kultura				
	Šumski i poljoprivredni nusproizvodi i ostaci				
	Biogas	Deponijski gas			
		Kanalizacioni gas			
		Ostalo			
	Energija iz nusproizvoda i ostataka	Čvrst komunalni otpad			
Industrijski nusproizvodi i komercijalni otpad					
<b>Mesto i datum</b>			<b>Potpis i pečat ovlašćenog lica</b>		